



Broj: 02-04-47720-4/25  
Sarajevo, 02.10.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), a vezi sa članom 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/22, 8/24 i 13/25) i članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) Vlada Kantona Sarajevo, na **96.** sjednici održanoj **02.10.2025.** godine, donijela je

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24).
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

## PРЕМИЈЕР

Nihad Uk

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
6. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (putem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. Arhiva.



Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/22, 8/24 i 13/25) a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) Skupština Kantona Sarajevo na sjednici \_\_\_\_\_ održanoj \_\_\_\_\_ 2025.godine donijela je

## PRIJEDLOG

### ODLUKU

### O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO- SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

#### Član 1.

##### (Izmjena i dopuna člana 3.)

(1) U Odluci o proširenom obimu prava na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24) u članu 3. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Zahtjev iz stava (2) može podnijeti i ordinirajući ljekar specijalista, konzilijum ljekara specijalista nadležne zdravstvene ustanove odnosno izabrani ljekar porodične medicine putem Informacionog sistema Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji predstavlja Centralni zdravstveni informacioni sistem u Kantonu Sarajevo, kroz module "Crveni recept" i "ePomagalo", u okviru kojih se od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo vrši centralizovano odobravanje medicinskih sredstava utvrđenih Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/20, 30/21, 42/22, 48/22, 21/23 i 1/24) i medicinskih sredstava utvrđenih ovom odlukom koje odobrava Ministarstvo, putem kojeg se vode i sačinjavaju evidencije i medicinska dokumentacija i vrše sve druge aktivnosti neophodne za pružanje zdravstvene zaštite osiguranicima na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i licima kojima se zdravstvene usluge pružaju na području Kantona Sarajevo.".

(2) Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

#### Član 2.

##### (Izmjena člana 8.)

U članu 8., u tabeli dio "F Lijekovi", u koloni "INN i zaštićeni naziv" brišu se nazivi zaštićenih naziva lijekova pod rednim brojevima: 1, 2, 3, 4, 5, i 7 i to: "(Ditropan tbl)", "(Viagra)", "(cialis)", "(Levitra)", "(Lioresal)" i "(Uro-vaxom)".

#### Član 3.

##### (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj:  
Sarajevo,

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić

## O b r a z l o ž e n j e

### I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), kojim je utvrđeno da Skupština Kantona Sarajevo donosi propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona.

Članom 8. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/22, 8/24 i 13/25) propisan je proširen obim prava na zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide kroz Odluku o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24).

Također, članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) propisano je da osigurana lica, pored prava iz člana 32. ovog zakona imaju pravo, u skladu sa utvrđenom medicinskom indikacijom, na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjeske, kao i pravo na korištenje lijekova čije je stavljanje u promet odobrila Vlada Federacije, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja, te da će se obim navedenih prava utvrditi kantonalnim propisima.

### II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Slijedeći intencije u uspostavi centralnog informacionog sistema u zdravstvu, digitalizaciji ostvarivnja prava svih osiguranika, a ratnih vojnih invalida posebno, na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, od strane JU Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sačinjen je „Crveni recept“ i ePomagalo.

Slijedom toga, Ministarstvo zdravstva za potrebe ratnih vojnih invalida Kantona Sarajevo, se priključilo navedenoj aktivnosti, na način da se omogućilo elektronsko ovjeravanje recepta kako bi se sam proces ovjere olakšao.

### III – OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA

Članom 1. vrši se dopuna člana 3. Odluke i daje mogućnost podnošenja elektronskog zahtjeva od strane ordnirajućeg ljekara specijaliste, konzilijuma ljekara specijalista nadležne zdravstvene ustanove, odnosno izabranog ljekara porodične medicine.

Članom 2. vrši se brisanje zaštićenih naziva lijekova imajući u vidu da je odobravanje prometa lijeka na području Bosne i Hercegovine u nadležnosti Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine koji se svakodnevno mijenja.

Članom 3. definisano je stupanje na snagu Odluke.

### IV – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

### V – PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da doneše Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo , kao u predloženom tekstu.

## OBRAZAC IZJAVA O FISKALNOJ PROCJENI

Obrazac IFP NE

### A 1. Obradivač propisa

KOD	NAZIV
2001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO

### B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa

Vrsta propisa/akta	Zakon	NE	Odluka	DA	Strategija	NE
	Uredba	NE	Drugi akti	NE	Drugi akti planiranja	NE
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O PROŠRENONOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO						

### C 3. Izjava o nepostojanju dodatnih fiskalnih efekata predloženog propisa

Izmjenom i dopunama navedene odluke Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo se putem Informacionog Sistema Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uvodi u centralizovano odobravanje medicinskih sredstava. Takođe izmjenom odluke brišu se nazivi zaštićenih imena lijekova. U skladu sa navedenim, za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo.

### D 4. Pečat i potpis odgovornog lica

Mi l i s ci dr me [REDACTED]	M i l i s ci dr me [REDACTED]	Mjesto i datum	Sarajevo, 17.09.2025. godine
---	---	-------------------	------------------------------





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Finance

Broj: 08/03-02-46725/25 NB  
Sarajevo, 24.09.2025. godine

## **KANTON SARAJEVO** **MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**Predmet:** Mišljenje na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo

**Veza:** Vaš dopis br.: 10-33-45196-3/25 od 17.09.2025. godine.

Vezano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavili na mišljenje popunjeno i potpisano obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Izmjenom i dopunama navedene odluke Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo se putem Informacionog sistema Zavoda za zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uvodi u centralizovano odobravanje medicinskih sredstava. Također izmjenom odluke brišu se nazivi zaštićenih imena lijekova. U skladu sa navedenim, za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo“.

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, nema primjedbi.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koja se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predлагаča, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za b [REDACTED] istem
3. a/a

Pripremio: Nedžad Bašić  
Kontrolisali: Nihad Kurtić  
Dr.Amina M



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052  
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: [mf@mf.ks.gov.ba](mailto:mf@mf.ks.gov.ba)



Broj: 09-02-46707/25  
Sarajevo, 24.09.2025. godine

**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**PREDMET: Mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo.-**

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

### **M I Š L J E N J E**

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu:Odluka) uređuje pitanja iz čl. 3. i 8. Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 13/04, 11/06, 16/11, 38/18 i 23/24), koja su stručne prirode i u isključivoj su nadležnosti nosioca pripreme predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18- Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



Hamida Dizdara

Hamida Bećirović





10  
5300  
[Redacted]

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
**Ministry of Justice and Administration**

Broj: 03-04/2-02-46706/25  
Sarajevo, 24.09.2025. godine

**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**  
**g. Enis Hasanović, ministar**

**PREDMET:** Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, mišljenje –

**VEZA:** Vaš akt, broj: 10-33-45196-1/25 od 17.09.2025. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum veze, na osnovu člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog predmetne Odluke i daje slijedeće

**M I Š L J E N J E**

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo je propis kojim se ne povrjeđuju prava i slobode zaštićene odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.



**Darja Đorđić Kadić**



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241  
Web: <http://mpu.ks.gov.ba>, E-mail: [mpu@mpu.ks.gov.ba](mailto:mpu@mpu.ks.gov.ba)

## ODLUKU

### O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO- SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

#### I - OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ovom odlukom se utvrđuje prošireni obim prava na korištenje/nabavku ortopedskih pomagala i njihovu opravku, lijekova i sanitetskog materijala za ratne vojne invalide, kao i posebni medicinsko-sanitetski materijal za ratne vojne invalide-paraplegičare, sa područja Kantona Sarajevo, kao i način i postupak ostvarivanja ovih prava.

Finansiranje prava iz stava 1. ovog člana se obezbjeduje u punom iznosu, na način i u skladu sa ovom odlukom.

##### Član 2.

Obim prava iz člana 1. ove odluke, određuje se jedinstvenom listom pomagala, endoproteza, lijekova i medicinsko-sanitetskog materijala, a koji su utvrđeni prema vrsti, roku trajanja i cijeni koštanja.

##### Član 3.

Ratni vojni invalid ostvara pravo na ortopedsko pomagalo, odnosno endoprotezu, na osnovu medicinske indikacije i nalaza nadležne zdravstvene ustanove.

Ratni vojni invalid ostvara pravo na ortopedsko pomagalo, odnosno endoprotezu, nakon isteka roka korištenja, a na osnovu ličnog zahtjeva koji podnosi Ministarstvu zdravstva koji na temelju službene evidencije koju vodi o ratnim vojnim invalidima, cijeni opravdanost zahtjeva sa aspekta roka korištenja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo je dužno o zahtjevu iz prethodnog stava odlučiti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

##### Član 4.

Ratni vojni invalidi imaju pravo na opravku ortopedskih pomagala i endoproteza, u punom iznosu na teret proizvođača u skladu sa ugovorom.

Ratni vojni invalid ima pravo na opravku ortopedskih i drugih pomagala utvrđenih ovom odlukom u punom iznosu a na teret sredstava izdvojenih na proširena prava ove kategorije osiguranika.

##### Član 5.

Ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na specifične lijekove utvrđene ovom odlukom, a koje propisuje doktor porodične medicine, na osnovu prijedloga i nalaza specijaliste određene grane medicine.

Ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na lijekove na posebnom obrascu recepta koji je crvene boje.

##### Član 6.

Ratni vojni invalidi se oslobadaju participacije za lijekove propisane Odlukom o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osuguranja Kantona Sarajevo, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/02 i 16/03).

##### Član 7.

Pravo na sanitetski materijal, ratni vojni invalid ostvara na osnovu nalaza i mišljenja doktora medicine u primarnom nivou

zdravstvene zaštite, gdje bi se za svakog RVI trebao otvoriti poseban karton za ortopedsku i medicinsko-sanitetsku pomagalu.

### II - JEDINSTVENA LISTA ORTOPEDSKIH POMAGALA, SANITARNIH SPRAVA I MATERIJALA, MEDICINSKE INDIKACIJE, ROKOVI KORIŠTENJA I NJIHOVA CIJENA

#### Član 8.

Osiguranim licima iz člana 1. ove odluke, po osnovu proširenog obima prava, u medicinski indiciranim slučajevima, priznaje se pravo na slijedeće:

Red. br.	Naziv pomagala	Rok korištenja u mjesecima	Učešće Zavoda u KM do:
1.	Proteze za gomje ekstremitete - šaka - podlakatna, - exartikulacija lakti, - nadlakatna, - exartikulacija ramenog zglobo.	36	800,00 1.500,00 1.700,00 2.250,00 3.500,00
	Rok trajanja:		
2.	Proteze za donje ekstremitete - djelimična amputacija stopala, - proteza stopala, - potkoljena, - exartikulacija koljenog zglobo, - natkoljena, - exartikulacija zgloba kuka.	36	650,00 1.350,00 3.500,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00
	Rok trajanja:		
	- silikonski lajner	12	1.200,00
	Silikonski lajner se može odobriti nakon jedne godine korištenja proteze.		
	- ortopedска cipela uz protezu	12	200,00
	Indikacije za tač. 1. i 2.:		
	Protetska sredstva (proteze) služe za funkcionalnu i estetsku zamjenu izgubljenih dijelova ekstremiteta.		
	Uz protezu za gornji ekstremitet osigurano lice dobija kao terminalni nastavak funkcionalnu kuku ili vještačku šaku.		
3.	Endoproteze a) proteza za kuk: - standardna cementna totalna - bezcementna - reviziona b) proteza za koljeno ili rame c) endoproteza lakti	trajno	1.300,00 2.900,00 2.900,00 3.800,00 1.800,00
	Indikacije:		
	Standardna cementna totalna endoproteza za kuk, koljeno i rame obezbjeduje se osiguranom licu kod kojeg je neophodna ugradnja iste u slučaju artroze zgloba, reumatoidnog artritisa, posttraumatskih stanja i kongenitalnih anomalija zgloba.		
4.	Navlaka za bataljak (6 komada)	12	72,00
5.	Silikonske čarape	6	100,00
6.	Aparati za gornje ekstremitete - Ortoza za šaku sa mehaničkom funkcijom - Radijalis aparat od plastične mase - Dvodijelna ortoza za ruku sa mehanizmom fleksije i ekstenzije	48	350,00 90,00 550,00
7.	Štakе - metalne - podlakatne - drvene - potpazušne	24	35,00 65,00
	Štakе se obezbjeđuju ako se tim pomagalom omogućuje ili poboljšava kretanje (stajanje i hod).		

**S L U Ž B E N E N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Četvrtak, 27. maja 2004.

Broj 13 - Strana 861

8. Štap sa četiri (4) gume Indikacije:	36	35,00	18. Očne proteze - staklena	24	260,00
- poremećaji donjih ekstremiteta koji ometaju kretanje ili dovode do pogoršanja zdravstvenog stanja uslijed opterećenja pri svakodnevnim aktivnostima.			- plastična (akrilatna)	36	550,00
9. Hodalica	60	180,00	Očna proteza obezbjeđuje se ratnom vojnom invalidu u slučaju gubitka oka i to:		
10. Trapez za krevet	60	60,00	1. puna obična, u slučaju anoftalmosa,		
11. Antidekubitalni zračni gumeni jastuk	36	800,00	2. luspasta u slučaju djelimičnog odstranjenja oka ili atrofije očne jabučice.		
Indikacije:			Ako standardni oblik i veličina očne proteze ne odgovara obliku ili veličini konjuktivalne vrećice, izrađuje se očna proteza po mjeri.		
- nepokretnе osobe koje se kreću samo pomoću kolica			Ratnom vojnom invalidu, može se obezbijediti orbitalna proteza u slučaju kada pored nedostatka očne jabučice, postoji i unakaženost spoljašnjeg dijela oka.		
12. Antidekubitalni zračni gumeni madrac za krevet sa ili bez agregata	36	2.000,00	Ratni vojni invalid ima pravo na otopine za dezinfekciju i čuvanje očne proteze.		
Indikacije:			19. Korekciona stakla	30	50,00
- nepokretnе osobe, stalno vezane za krevet - kvadriplegia i paraplegija i drugi prema indikaciji			Indikacije:		
13. Sanitarna pomagala	48		Korekciona stakla obezbjeđuju se ratnom vojnom invalidu u slučaju hipermetropije i miopije.		
- kolica za kupanje kod neadaptiranih kupatila ili		3.000,00	Korekciona stakla mogu se ratnom vojnom invalidu obezbijediti i prije isteka utvrđenog roka trajanja za ovo pomagalo, ako doktor medicine - specijalista za očne bolesti utvrdi potrebu za promjenom stakla zbog promjene dioptrijske više od 0,5 dioptrije.		
- kran za kupanje ili		5.000,00	20. Standardni celuloidni armirani okviri za naočale	30	100,00
- lift za kupanje		2.000,00	21. Aparat za pojačanje sluha:	48	599,00
Indikacije:			Indikacije:		
- teško funkcionalno onesposobljenje:			Slušni aparat obezbjeđuje se ratnom vojnom invalidu sa ukupnim gubitkom sluha po F.S. više od 40%.		
- paraplegija,			Slušni aparat se obezbjeđuje ratnom vojnom invalidu na osnovu nalaza i mišljenja doktora medicine-specijaliste audiologa odnosno specijaliste za bolesti uha, grla i nosa koji ima mogućnost da vokalnim i tonalnim audiološkim ispitivanjem kao i stručnim testiranjem karakteristika amplifikatora odredi rehabilitacioni efekat, osigura rehabilitacioni postupak i na osnovu toga utvrdi potrebu dodjeljivanja aparata određenih elektroakustičnih karakteristika koje će najbolje odgovarati u datom slučaju oštećenja sluha.		
- kvadriplegija			Ako ratni vojni invalid zahtijeva da mu se dodijeli slušni aparat drugog oblika (ugrađen u naočare, naušnice, šnalu i sl.) sam snosi troškove razlike cijene između standardnog pomagala utvrđenog u ovoj odluci i onog koje sam izabere.		
- koje zahtijevaju tuđu njegu i pomoć I (prvog) stepena			22. Parcijalna zubna proteza	24	150,00
14. Invalidska kolica:	48		23. Totalna zubna proteza	48	300,00
- na mehanički pogon		4.000,00	Indikacija za tač. 22. i 23.:		
- aktivna kolica po mjeri za korisnike sa paraplegijom i obostranom amputacijom		4.000,00	Zubna proteza u smislu tač. 22. i 23. ove odluke odobrava se ratnom vojnom invalidu samo u slučaju promjena i pogoršanja gornje i donje vilice, a što je posljedica ranjavanja nastalog za vrijeme službe u oružanim snagama RBiH, a u ostalim slučajevima se ostvaruje pravo u smislu Uredbe.		
- električna kolica sa elektromotorom		10.000,00	24. Kese za urin sa ispustom (noćna)	30 kom. mjesečno	60,00
- ratnom vojnom invalidu, korisniku invalidskih kolica se obezbjeđuju i pripadajući rezervni dijelovi za invalidska kolica:			25. Urin-vrećice uz nogu	30 kom. mjesečno	180,00
- gume vanjske (velike i male) - par	6	110,00	26. Urinar (kondom) sa tra-		
- gume unutrašnje (velike i male) - par	6	30,00	kom ili samoljepljivi	30 kom. mjesečno	100,00
- kočnice - set sa originalnim šarfima	6	80,00	Indikacija za tač. 24., 25. i 26.:		
- felga bez obruča	6	350,00	Kesa za urin sa podlogom obezbjeđuje se, ako se savremenim metodama liječenja ne može regulisati valjano pražnjenje mokraćne bešike, odnosno u slučaju kad se pražnjenje mokraćne bešike nakon operativnog zahvata vrši preko vještačkog otvora na trbušnom zidu (urino stoma).		
- akumulator za električna kolica	12	1.000,00	27. Stalni Foley kateter		
- punjač za akumulator	12	1.000,00	silikon 100%	3 kom. mjesečno	45,00
Indikacije:			Indikacije:		
1. paraplegija i kvadriplegija nastala ranjavanjem,					
2. amputacija obje noge iznad koljena,					
3. amputacija obje noge ispod koljena, kada je protetisanje nemoguće ili je kontraindicirano iz medicinskih razloga,					
4. amputacija jedne noge, a zbog progresivnog oboljenja i predviđanja pogoršanja stanja druge noge, ne može se omogućiti hod i izvršiti protetisanje,					
5. kompletna ili teška uzetost donjih ekstremiteta, ili ako i pored aparata veći dio vremena provodi u kolicima,					
6. kompletna istostrana oduzetost ruke i noge, a sposobljavanje za stajanje nije indicirano iz drugih medicinskih razloga (srčana oboljenja i sl.).					
Ratnom vojnom invalidu se obezbjeđuje sobni ili poljski tip invalidskih kolica prema navedenim indikacijama.					
15. Mider platneni sa metalnim ili plastičnim pojačanjem	24	150,00			
Indikacije:					
Platnena sa metalnim ili plastičnim pojačanjem propisuje se kod:					
- stečene deformacije kičmenog stuba					
- promjena na kičmenom stubu koje su posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti nastale za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH.					
16. Štap za slijepa lica	12	150,00			
Štap za slijepa lica obezbjeđuje se, ako se tim pomagalom omogućuje ili poboljšava kretanje, stajanje i hod.					
17. Zaštitne naočale za slijepa lica - RVI	48	70,00			

**S L U Ž B E N E N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Broj 13 - Strana 862

Četvrtak, 27. maja 2004.

Stalni foley kateter obezbjeduje se ratnom vojnog invalidu ako je pražnjenje mokraćne bešike trajno nemoguće putem slobodne drenaže.

28. Jednokratni kateter	6 kom. dnevno	20,00
Uz kateter se obezbjeduje:		
- gel za kateteriziranje	6 kom. dnevno	20,00
- sterilne rukavice	6 pari dnevno	
- nesterilne rukavice	2 para dnevno	
- umjesto jednokratnog katetera, osigurati nabavku seta koji je jeftiniji i sadrži potrebno: katater, gel za kateteriziranje, rukavice i urinsku kesu.		

**Indikacije:**

Jednokratni kateter obezbjeduje se ratnom vojnog invalidu ako je pražnjenje mokraćne bešike nemoguće putem slobodne drenaže i vrši se više puta dnevno.

29. Pelene kod osoba koje ne

kontrolisu svinktere	2 dnevno	60,00
kod kvadriplegija		
- podloge za bolesnike	2 dnevno	100,00

- muške pelene za inkontinenciju kod paraplegije 2 kom. dnevno 60,00

30. Medicinsko-sanitetski materijal

- gaza, zavoji, flasteri i sredstva za dezinfekciju za RVI 1,00 KM po komadu

RVI ostvaruju pravo na sanitetski materijal na osnovu nalaza i mišljenja nalaza ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine

**Indikacije:**

Kod hroničnih postoperativnih stanja odnosno povreda, uzrokovanih ranjavanjem, a kod kojih je potrebno permanentno previjanje i održavanje higijene rane, odnosno povrede.

31. Endotrahealna kanila 2 kom. na 12 mjeseci 350,00

**Indikacije:**

Endotrahealna kanila obezbjeduje se ratnom vojnog invalidu kod izvršene traheotomije.

**III - LISTA SPECIFIČNIH LIJEKOVA ZA RVI**

**Član 9.**

RVI - paraplegičari imaju pravo i na specifične lijekove i to:

- LIORESAL tbl.
- VIAGRA
- ANTIBIOTICI - prema antibiogramu, bez obzira o kojem se antibiotiku radi.

**Indikacije:**

Lijek Lioresal tbl. obezbjeduje se ratnom vojnog invalidu u slučaju spazma mišića, indiciran je kao miorelaksans, a Viagra se obezbjeduje u slučaju erekтивne disfunkcije.

**Član 10.**

Ratni vojni invalid, ima pravo na lijekove koje prema indikaciji koristi kao ostalu dnevnu terapiju, kao i druge lijekove prema potrebi, a po preporuci ljekara specijaliste.

**IV - IZRADA, NAČIN KORIŠTENJA ORTOPEĐSKIH POMAGALA, ENDOPROTEZA I STOMATOLOŠ-KO-PROTETSKIH SREDSTAVA**

**Član 11.**

Ratni vojni invalidi imaju pravo na ortopedska pomagala i medicinsko-sanitetske sprave utvrđene u članu 8. ove odluke, a koji su odgovarajuće kvalitete i izrađeni od kvalitetnih materijala.

**Član 12.**

Invalidska kolica u smislu člana 8. tačka 14. ove odluke, ratni vojni invalid dobija uz revers sa obvezom vraćanja nakon prestanka korištenja zbog isteka roka, ili iz drugih razloga.

**Član 13.**

Ratni vojni invalid u medicinski indiciranim slučajevima, a na prijedlog ljekara specijaliste, ima pravo na zamjenu ortopedskog i drugog pomagala utvrđenog u članu 8. ove odluke i prije isteka roka utvrđenog ovom odlukom.

**Član 14.**

Nakon isteka roka utvrđenog u članu 8. ove odluke, utvrđuje se potreba za novim pomagalom i vrši se zamjena pomagala, a ratni vojni invalid je dužan da ga savjesno koristi.

**Član 15.**

Rokovi trajanja pomagala utvrđeni u članu 8. ove odluke računaju se od dana dobijanja pomagala.

**V - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PROŠIRENIH PRAVA**

**Član 16.**

Proširena prava ratnih vojnih invalida utvrđena ovom odlukom, finansiraju se iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo u iznosu od 30% i sredstava doprinosa obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 70%.

**Član 17.**

Na osnovu iskazanih potreba za proširena prava RVI, a koja proizilaze iz odredbe čl. 8. i 9. ove odluke, Ministarstvo će predviđjeti u budžetu Kantona Sarajevo potrebni iznos sredstava za ove namjene, a Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će takođe planirati ova sredstva u finansijskom planu za narednu godinu.

**VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 18.**

Prava koja nisu regulisana ovom odlukom, ratni vojni invalidi ostvaruju na način i u obimu utvrđenim Uredbom o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka.

**Član 19.**

Prava po osnovu ove odluke, u finansijskom smislu, se mogu koristiti u 70% kapaciteta u 2004. godini, a u punom finansijskom iznosu, nakon usvajanja budžeta Kantona Sarajevo za 2005. godinu.

**Član 20.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljinjanja u "Službenim novinama Kantona Sarajeva".

Broj 01-05-15260/04  
27. maja 2004. godine

Sarajevo

Predsjedavajuća  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Meliha Alić, s. r.

Na osnovu čl. 22., 23. i 24. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službeni novine Kantona Sarajeva", broj 25/03), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 27. maja 2004. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA USTAVNA PITANJA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

**I**

MUSTAFAMA PAMUK, razrješava se dužnosti člana Komisije za ustavna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, radi prestanka mandata.



Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 7. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/02, 28/03 i 15/05), a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97 i 7/02), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 5. aprila 2006.godine, donijela je

## ODLUKU

### O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

#### Član 1.

U Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/04) u članu 1. iz stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Pojmovi "ratni vojni invalid" i "ratni vojni invalid-paraplegičar", odnose se na oba spola".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

#### Član 2.

U članu 6. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Sredstva po osnovu ličnog učešća - participacije za lijekove propisane ratnom vojnom invalidu, u smislu stava 1. ovog člana, snosi Ministarstvo."

#### Član 3.

U članu 9. iz alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:  
"- ditropan tbl. 5mg".

U stavu 2. na kraju teksta, umjesto "tačke" stavlja se "zarez" i dodaju riječi: "lijek ditropan indiciran je kod urinarme inkontinencije i čestog nagona na mokrenje kod pacijenata sa nestabilnim mokraćnim mjehurom koji je uslovljen njegovom aktivnošću."

#### Član 4.

Članovi 10. i 12. se brišu.

#### Član 5.

U članu 16. Odluke, iza riječi: "Sarajevo", stavlja se "tačka", a ostali dio teksta se briše.

#### Član 6.

Član 17. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo će u budžetu Kantona Sarajevo, osigurati finansijska sredstva, potrebna za pokriće troškova za zadovoljavanje proširenog obima prava ratnih vojnih invalida, a koja su propisana u članovima 8. i 9. ove Odluke."

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će osigurati finansijska sredstva za obim prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, koja su propisana Uredbom o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/04)."

#### Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 1. januara 2006. godine.

Broj 01-05-14764/06  
5. aprila 2006. godine  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Meliha Alić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), a u skladu sa članovima 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98, 36/98 i 47/98), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 5. aprila 2006. godine, donijela je

## ODLUKU

### O USKLAĐIVANJU STATUSA PREDUZEĆA CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVnim PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

#### I - OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ovom Odlukom Osnivač Kanton Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 (u dalnjem tekstu: Osnivač) uskladjuje oblik, firmu i način upravljanja Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Zakon), utvrđuje visinu osnovnog kapitala, vrši usklađivanje djelatnosti Preduzeća u unutrašnjem prometu u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i vrši upis prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa Zakonom.

##### Član 2.

Preduzeće Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo djelovat će kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u dalnjem takstu: Preduzeće).

##### Član 3.

Preduzeće je pravni sljednik Centra "Skenderija" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, registrovanog Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/1-5183/00 od 4. 9. 2000. godine i ima svojstvo pravnog lica sa pravnom i poslovnom sposobnošću.

##### Član 4.

Preduzeće obavlja djelatnost sa imovinom koja mu je data na upravljanje, a koja je cijekupno vlasništvo Osnivača.

#### II - FIRMA I SJEDIŠTE PREDUZEĆA

##### Član 5.

Preduzeće će poslovati pod firmom: Kantonalno Javno preduzeće Centar "Skenderija" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo.

Skraćeni naziv: KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo.

##### Član 6.

Sjedište Preduzeća je u Sarajevu, u ulici Terezija bb.

##### Član 7.

Preduzeće ima pečat okruglog oblika u kome je isписан puni naziv firme i štambilj četvrtastog oblika, koji sadrži puni naziv firme, a služi za ovjeru prijema podnesaka (akata).

Vrstu pečata i štambilja, način upotrebe i čuvanje utvrdit će se općim aktom koji donosi Uprava Preduzeća.



# S L U Ž B E N E N O V I N E

## KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 28. juna 2011.

Broj 16 – Strana 7

### II. OSTVARIVANJE PRAVA

#### Član 4.

(Rješavanje o pravima)

- (1) Povratnici koji su ostvarili prava iz člana 1. ove odluke, zadržavaju ta prava povratkom u mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.
- (2) Po zahtjevima za ostvarivanje prava iz člana 1. ove odluke u prvostepenom upravnom postupku rješavaju nadležni organi, u skladu sa zakonom i drugim propisima, u najbližem mjestu prebivališta povratnika, odnosno općine u kojoj je povratnik imao posljednje boravište.

#### Član 5.

(Drugostepeno rješavanje)

Za rješavanje po žalbama na akte prvostepenog organa iz člana 4. ove odluke nadležno je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

#### Član 6.

(Finansiranje)

Finansiranje prava iz člana 1. ove odluke vrši se u skladu sa raspoloživim sredstvima određenim za ove namjene - sa pozicije Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, sa pozicije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u dijelu proširenog obima prava koji se odnosi na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinskih sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide.

### III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 7.

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija korištenja ženskog ili muškog roda u ovoj odluci podrazumijeva uključivanje oba roda.

#### Član 8.

(Primjena Odluke)

Ova odluka će se primjenjivati do konačnog povratka.

#### Član 9.

(Prestanak važenja odluka)

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o privremenom finansiranju prava iz osnova socijalne i zdravstvene zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je Dejtonskim sporazumom pripalo entitetu Republika Srpska ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/04) i Odluka o pravima povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je po Dejtonskom sporazumu pripalo entitetu Republika Srpska ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/04).

#### Član 10.

(Stupanje na snagu Odluke)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21100/11  
28. juna 2011. godine  
Sarajevo

Predsjedavajuća  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 7. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/07-Prečišćeni tekst, 7/08 i 33/08), a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine

Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

#### ODLUKU

### O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

#### Član 1.

U Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/04, 11/06) član 6. stav 1. se mijenja i glasi:

"Ratni vojni invalidi se oslobadaju participacije za lijekove sa liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo."

#### Član 2.

U članu 8. u stavu 2. u dijelu teksta koji se odnosi na podatke, riječ "Zavoda" zamjenjuje se riječju "Ministarstva".

U tački 2. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

– proteza stopala kod amputacije stopala po Chopart-u 1.350,00

U tački 18. u alineji 1. iznos: "260,00" zamjenjuje se iznosom: "375,00"

#### Član 3.

Član 9. se mijenja i glasi:

"VVI-paraplegičari imaju pravo i na specifične lijekove i to:

INN	Oblik	Jačina	Zaštićeni naziv
sildenafil	tablete	25 mg, 50 mg, 100 mg	Viagra-Pfizer Luxemburg SARL.
	Film tablete	25 mg, 50 mg, 100 mg	Dinamico-Pliva Hrvatska d.o.o. Revatio-Pfizer Luxembourg SARL.
tadalafil	Film tablete	10 mg, 20 mg	Vizarsin-Krka tovarna zdravil d.d. Cialis-Elf.Lilly Export S.A.
verdenafil	Film tablete	5 mg, 10 mg, 20 mg	Levitra-Bayer Schering Pharma AG

(2) Za urinarnu inkontinenciju i česti nagon za mokrenjem kod pacijenata sa nestabilnim mokraćnim mjehurom koji je uslovljen njegovom aktivnošću

INN	Oblik	Jačina	Zaštićeni naziv
oxybutynin chloride	tablete	5 mg	Ditropan ili lijek koji se nalazi u chloride prometu po osnovu interventnog uvoza do okončanja postupka registracije lijeka od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

(3) Za liječenje bakterijskih infekcija, za sistemsku primjenu, svim antibioticima registrovani od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a prema antibiogramu.

(4) Za spazam mišića kao miorelaksans

INN	Oblik	Jačina	Zaštićeni naziv
Baklofen	teblete	10 mg, 25 mg	Lioresal ili lijek koji se nalazi u prometu po osnovu interventnog uvoza do okončanja postupka registracije lijeka od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

**Član 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21121/11  
28. juna 2011. godine  
Pređavajuća Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02 i 70/08), člana 15. Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a u vezi sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-6646-3.2/11 od 15.03.2011. godine, Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

**ODLUKU****O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN KAPITALNIH  
ULAGANJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
KANTONA SARAJEVO U JAVNIM ZDRAVSTVENIM  
USTANOVAMA ZA PERIOD 2011-2013. GODINA****I.**

Daje se saglasnost na Plan kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011-2013. godina.

**II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21122/11  
28. juna 2011. godine  
Pređavajuća Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 39. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/97) i člana 113. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10 - Novi prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

**ODLUKU****O DAVANJU SAGLASNOSTI FONDU KANTONA  
SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE  
DJECE BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA  
RATA "IKRE" ZA PRODAJU KOMBIJA****I.**

Daje se saglasnost Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca i poginulih civila-žrtava rata "IKRE" za prodaju službenog kombija marke FIAT 290 DUCATO CAT MI, registarskih oznaka 260-J-142, godina proizvodnje 1990., broj motora 1328599, broj šasije 29000000038035, a koji se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Fonda.

**II.**

Fond "IKRE" će izvršiti isknjižbu iz evidencije osnovnih sredstava ovog Fonda vozilo iz tačke I. ove Odluke.

**III.**

Ova odluka stupa na snagu danom objavljinjanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21123/11  
28. juna 2011. godine  
Pređavajuća Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 39. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04), člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 6/97) i člana 110. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/05 - Novi prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

**ODLUKU****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODAJU CENTRALE****I.**

Ovlašćuje se Vlada Kantona Sarajevo da može dati saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za prodaju javnom licitacijom centrale Atc- ATC OM 60, koja se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Ministarstva.

**II.**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo.

**III.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21124/11  
28. juna 2011. godine  
Pređavajuća Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, donijela je

**ODLUKU****O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA  
ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA  
SARAJEVO SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2011.****GODINU****Član 1.**

Daje se saglasnost na Program rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2011. godinu koji je sastavni dio ove Odluke.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljinjanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-21126/11  
28. juna 2011. godine  
Pređavajuća Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

**PROGRAM RADA****ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA  
SARAJEVO ZA 2011. GODINU I FINANSIJSKI PLAN  
ZA 2011. GODINU****Uvod**

Na osnovu iskazanih potreba Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina sa područja Kantona, zakonskih obaveza kao i saznanja o potrebi izrade prostorno-planske dokumentacije, na osnovu učestalih zahtjeva za stručno mišljenje, te sagledavanja problematike u oblasti društveno-ekonomskog planiranja i realizacije projekta GIS-a, Zavod za planiranje razvoja Kantona

- (2) Ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano u skladu sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine i pored osnova propisanih ovim zakonom u pogledu prestanka radnog odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika prestaje i ne produžava se ni u kojem obliku, niti na bilo koji način i ni pod kojim okolnostima ako je policijskom službeniku UN/IPTF ukinuo ovlaštenje za primjenu policijskih ovlaštenja.
- (3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana ne primjenjuju se na lica kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, a koje će u skladu sa odredbama ovog zakona biti zaposlene u policijskom organu nakon stupanja na snagu ovog zakona.
- (4) Lica iz stava (3) ovog člana izuzimaju se od primjene tačke b) člana 52. ovog zakona.
- (5) Licem kojeg je UN/IPTF odbio certifikaciju, u smislu odredbe stava (3) ovog člana smatra se lice koje je u vrijeme podnošenja prijave za prijem u radni odnos dužna iznijeti činjenicu o tome da joj je UN/IPTF odbio certifikaciju.
- (6) Iznošenje činjenica iz stava (5) ovog člana smatra se traženom dokumentacijom u smislu odredbe iz stava (1) člana 52. ovog zakona. Navedena činjenica iznosi se:
- u pisanoj formi i
  - uz nju se podnosi primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF-a kojom se potvrđuje odbijanje certifikacije.

## Član 132.

(Postupci pokrenuti po ranijem propisu)

Zahtjevi koji su podneseni odnosno postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se prema propisu koji je važio u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka.

## Član 133.

(Prestanak važenja ranijih propisa)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/06 i 4/08) i drugih podzakonskih propisa kojima se uređuju pitanja propisana ovim zakonom.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, odredbe Poglavlja VI - PRIMANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, od člana 84. do člana 96. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 25/06 i 4/08), će se nastaviti primjenjivati do donošenja Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, izuzev odredbi iz člana 94. stav (1) tačka a) i tačka i) navedenog zakona koje prestaju da važe.
- (3) Izuzetno od stava (1) ovog člana do donošenja podzakonskih propisa navedenih u ovom zakonu, policijski organ može i dalje primjenjivati podzakonske propise iz stava (1) ovog člana.

Član 134.  
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-31665/18  
06. septembra 2018. godine  
Skupština Kantona Sarajevo  
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 7. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14), a u vezi sa članom 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 06.09. 2018. godine, donijela je

ODLUKU  
O IZMJENAMA ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU  
PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH  
POMAGALA, LIJEKOVA,  
MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I  
MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA  
PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

## Član 1.

U Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06 i 16/11), u cijelom tekstu sadržaja propisa riječi: "ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala", u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: "medicinskih sredstava i lijekova" u odgovarajućem padežu, izuzimajući nazive zakona i podzakonskih propisa, koji se navode u tekstu Odluke.

## Član 2.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:  
"Ratni vojni invalid i ratni vojni invalid-paraplegičar (u daljem testu: RVI/RVI-paraplegičar) ostvaruje pravo na medicinsko sredstvo na osnovu medicinske indikacije, nalaza i preporuke ordinirajućeg ljekara specijaliste, konzilijuma ljekara specijalista nadležne zdravstvene ustanove odnosno izabranog ljekara porodične medicine, a u skladu sa odredbama ove odluke."

U stavu 3. umjesto broja "30" treba da stoji broj "7".

## Član 3.

Član 8. mijenja se i glasi:

## Član 8.

RVI/RVI-paraplegičarima, po osnovu proširenog obima prava, u medicinski indiširanim slučajevima, priznaje se pravo na sljedeće:

## S L U Ž B E N E N O V I N E

Četvrtak, 13. septembra 2018.

KANTONA SARAJEVO

Broj 38 – Strana 21

Red. broj	NAZIV MEDICINSKOG SREDSTVA I DIJELA	Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na medicinsko sredstvo	Medicinsko sredstvo predlaže-propisuje ovjerava	Jedinica mjere medicinskog sredstva	Količina odobrenog medicinskog sredstva	Rok upotrebe medicinskog sredstva	Materijal od koga je pomagalo izradeno	Mjesto isporuke	Cijena sa PDV
<b>A Funkcionalna ortopedska sredstva</b>									
<b>1. Protička sredstva (proteze)</b>									
<b>1.1. Proteze za gornje ekstremitete izradena po mjeri</b>									
1	Saka	1. Aplasia manus et digitii congenita 2. Amputatio digitorum manus	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirana šaka	SPP	1500
2	Podlakatna proteza, estetska	1. Aplasia antebrachii 2. Amputatio antebrachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirana/estetska šaka i jedna rezervna rukavica	SPP	2200
3	Podlakatna proteza radna	1. Aplasia antebrachii 2. Amputatio antebrachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije		1	36 mj	Individualna izrada	SPP	2450
4	Podlakatna proteza elektronska	1. Aplasia antebrachii 2. Amputatio antebrachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Karbonsko ležište/elektrode/mioelektronska šaka i 2 rezervne estetske rukavice	SPP	22500
5	Proteza za egzartikulaciju lakti	1. Aplasia brachii 2. Amputatio brachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirano ležište, mehanička šaka i 2 rukavice	SPP	3300
6	Nadlakatna proteza	1. Aplasia brachii 2. Amputatio brachii	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirana mehanička sak/plastični lakat s kočnicom/suspenzija i rezervna rukavica	SPP	4200
7	Proteza za dezartikulaciju ramenog zgloba	Amputatio art. humeroscapularis - Amputacija humeroskapularnog zgloba	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Laminirana mehanička sak/plastični lakat s kočnicom/suspenzija	SPP	5680
<b>1.2. Proteze za donje ekstremitete po mjeri</b>									
1	Proteza za parcijalnu amputaciju stopala bazična, niska do umjerena aktivnost, meko stopalo	1. Aplasia pedum et digitorum congenita 2. Amputatio digitorum et partium pedis	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Individualna izrada,gipsani otisak,materijal pedilen/fleksibilna plastika/ostali pjenasti materijali	SPP	1250
2	Proteza za parcijalnu amputaciju stopala napredna, visoka aktivnost, karbonsko stopalo ili mekano stopalo	1. Aplasia pedum et digitorum congenita 2. Amputatio digitorum et partium pedis	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Materijal pedilen/fleksibilna plastika/karbon	SPP	4000
3	Potkoljena proteza napredna,karbonsko stopalo za umjerenu aktivnost	1. Aplasia cruris et pedis congenita 2. Amputatio transtibialis	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Liner/gel/ suspenzija/karbon/ čelični adapteri/karbonsko stopalo s povratom energije	SPP	6950
4	Egzartikulacija koljena napredna, pneumatsko koljeno, stopalo sa zglobom	1. Aplasia cruris et geni 2. Amputatio genus	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Liner/gel/čelični adapteri/ aluminijsko koljeno višesovinsko/stopalo s čeličnim zglobom	SPP	9000
5	Najkoljena proteza napredna, pneumatsko višesovinsko koljeno, pokretno stopalo gel liner i ključ kućišta	1. Aplasia extr. inf. reg. transfemoralis 2. Amputatio transfemoralis	Ljekar spec. ortopedije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Unutrašnje ležište od fleksibilne plastične/karbon/čelični adapteri/ aluminijsko koljeno, višesovinsko/stopalo sa zglobom + gel liner sistem za zaključavanje	SPP	12000

6	Proteza za egzartikulaciju kuka napredna, zglob kuka sa mehaničkom ekstenzijom, pneumatskim koljenom, čelični adapteri i pokretno stopalo, napomena: za ovu kategoriju se ne indicira gel liner	I. Amputatio extr. inf. reg. art. coxofemoralis - Nedostatak donjeg ekstremiteta poslije dezartikulacije kuka	Ljekar spec. ortopedije i fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Unutrašnje ležište od fleksibilne plastike/ karbon/ titanski zgrob kuka, sa pneumatskim koljenom, čelični adapteri i pokretno stopalo	SPP	12000
7	Silikonski liner za podlakatnu i nadlakatnu amputaciju		Ljekar spec. ortopedije i fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	6 mj	Silikonski liner sa i bez distalnog priključka matriks od 5 - 10 cm, debljine 2 mm	SPP	1250
8	Gel liner/ poikoljena, natkoljena i egzartikulacija koljena/		Ljekar spec. ortopedije i fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	6 mj	Liner gel sa i bez distalnog priključka matriks od 5 - 10 cm, debljine 3, 6, 9 mm	SPP	2000
9	Navlake za bataljak		Ljekar spec. ortopedije i fizičke medicine i rehabilitacije	kom	6	1 mj	Pamučne, frotirme ili najloške	SPP	30
10	Silikonske čarape		Ljekar spec. ortopedije i fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	3 mj	Unutarnja strana glatka, vanjska sa perlonskom	SPP	190
11	Ortopedske cipele uz protezu	Za sve vrste amputacija donjih ekstremiteta	Ljekar spec. ortopedije i fizičke medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada.	SPP	300

**2. Ortočka sredstva (ortoze)****2.1. Ortoze za gornje ekstremitete**

1	Ortoza za šaku sa mehaničkom funkcijom		Ljekar spec. fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Individualna izrada	SPP	780
2	Radialis aparat od plastične mase		Ljekar spec. fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Individualna izrada	SPP	550
3	Dvodjelna ortoza za ruku sa mehanizmom fleksije i ekstenzije		Ljekar spec. fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Individualna izrada	SPP	1650

**2.2. Ortočka pomagala izradena po mjeri individualno**

1	Individualni peronealni aparat sa zglobom i sandalom	1. Hemiplegia 2. Laesio nervi peronei	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Individualna izrada	SPP	600
2	Individualni trodijelni KAFO sa zglobovima (Hessing-ov ortoza u spoju sa sandalom)	1. Paralysis cerebralis infaritus 2. Paraplegia 3. Dystrophia muscularorum	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Individualna izrada	SPP	4800
3	Ortopedske cipele uz ortozu	za sve vrste ortoza donjih ekstremiteta/za tačke 1 i 2	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizičke medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija, pjena. Individualna izrada.	SPP	468

**4. Kolica i dijelovi za kolica**

1	Aktivna invalidska kolica na mehanički pogon sklopiva	Osigurano lice: 1. Amputirane obje noge, osim djelomične amputacije oba stopala 2. Amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje, 3. Mišićna distrofija 4. Cerebralna paraliza 5. Paraplegija i hemiplegija	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizičke medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj	Ultra lagana kolica od titanijuma, naslon ledja podesiv po visini, jugaono podesiv naprijed i nazad, protiv znojenja sa podešavajućom trakom (čičak) i sa džepom, stranice (blatobrani) od karbonskih vlakana sa zaštitom od prijelaza	SP	Maksimalno do 7605
---	---	---	--	-----	---	-------	--	----	--------------------

**S L U Ž B E N E N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Četvrtak, 13. septembra 2018.

Broj 38 – Strana 23

2	Elektromotorna invalidska kolica	Osigurano lice kod koga postoji: 1. paraplegija i kvadriplegija nastala ranjavanjem, 2. amputacija obje noge kada je protetisanje nemoguće ili je kontraindicirano iz medicinskih razloga, 3. amputacija jedne noge, a zbog progresivnog oboljenja i predviđanja pogoršanja stanja druge noge, ne može se omogućiti hod i izvršiti protetisanje, 4. kompletan ili teška oduzetost donjih ekstremiteta, ili ako i pored aparata veći dio vremena provodi u kolicima, 5. kompletan istostrana oduzetost ruke i noge, a sposobljavanje za stajanje nije indicirano iz drugih medicinskih razloga (srčana bolesti i sl.).	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj	Okvir od aluminijuma ili čelika, naslon i sjedište od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, automatski podešivi naslon i nagib sjedišta, mogućnost ispona od minimalno 15% za odrasle, širina sjedišta do 50 cm, s gel baterijom od 40 Ah za odrasle, punjač za bateriju.	SP	Maksimalno do 17550
<b>Napomena:</b> Za osobe koje imaju nedostatak donjih ekstremiteta, a zbog djelimične oduzetosti obje ruke ne može aktivno da pokreće kolica na ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbjedno upravljati elektromotornim kolicima psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi utvrđivanja sposobnosti bezbjednog upravljanja elektromotornim kolicima)									
3	Kočnice set sa originalnim Sarafima	Osigurano lice koje ostvari pravo na invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	6 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	93,6
4	Gume vanjske velike i male	Osigurano lice koje ostvari pravo na invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	292,5
5	Gume unutarnje velike i male	Osigurano lice koje ostvari pravo na invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	93,6
6	Gume za elektromotorna kolica vanjske prednje i zadnje	Osigurano lice koje ostvari pravo na elektromotorna invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	4	12 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	290,16
7	Gume za elektromotorna kolica unutrašnje prednje i zadnje	Osigurano lice koje ostvari pravo na elektromotorna invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	4	12 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	88,92
8	Akumulator za elektromotorna kolica	Osigurano lice koje ostvari pravo na elektromotorna invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	12 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	1170
9	Punjač za akumulator	Osigurano lice koje ostvari pravo na elektromotorna invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	12 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	1170
10	Felga bez obruča	Osigurano lice koje ostvari pravo na invalidska kolica	Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Originalni dio prema kolicima	SP	409,5
11	Zaštitna kabanica za kišu		Ljekar. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	jednokratno	Originalni proizvod	SP	175
12	Kolica za kupanje, za RVI čije kupatilo nije adaptirano ili	Osigurano lice koji veći dio vremena provodi u krevetu, oboljelo od: 1. Paraplegije, 2. Cerebralne paralize, 3. Težih oblika mišićne distrofije 4. Nesrasli prelom ruka i koljena 5. Multipla sklerozna-teški stepen	Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj	Čelik, vodootporna ležišta, plastična oazeletna posuda	SP	3510
12 a	Kran za kupanje ili		Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj		SP	7020
12 b	Lift za kupanje		Ljekar spec. ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	48 mj		SP	3510
<b>5. Pomoćna sredstva za olakšavanje kretanja</b>									
1	Metalne-podlakatne štakе	1. Nedostatak jedne noge 2. Paraliza jedne noge 3. Pareza jedne noge 4. Skraćenje jedne noge 5. Ankilzoza ili kontrakturna velikih zglobova noge	Ljekar fizičke medicine i rehabilitacije	par	1	24 mj		SP,A	110

**S L U Ž B E N E   N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Broj 38 – Strana 24

Četvrtak, 13. septembra 2018.

2	Metalne ili drvene podpazušne štake	1. Nedostatak jedne noge 2. Paraliza jedne noge 3. Pareza jedne noge 4. Skraćenje jedne noge 5. Ankiloza ili kontrakturna velikih zglobova noge	Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	24 mj	Metal, aluminijum, plastika, guma	SP,A	150
3	Štap sa 4 gume	2. Nedostatak jedne noge 2. Paraliza jedne noge 3. Pareza jedne noge 4. Skraćenje jedne noge 5. Ankiloza ili kontrakturna velikih zglobova noge	Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Metal, aluminijum, plastika, guma	SP,A	120
4	Hodalica	Osigurano lice kod kojeg postoji paraplegija ili hemiplegija	Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Metal, aluminijum, plastika, guma	SP,A	250
<b>6. Antidekubituzni dušek</b>									
1	Antidekubitalni zračni gumeni madrac sa ili bez ugregata	Osigurano lice koje zbog paraplegije, kvadriplegije, teških neuromišićnih bolesti mora duže vremena da leži u krevetu, dobija ovo pomagalo radi prevencije pojave dekubitusa	Konzilijum doktora spec. neurologije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Dušek sa ili bez kompresora. Pregrade punjene zrakom po cijeloj površini madrača. Guma, poliuretan, tekstil. Visina do 10 cm. Dimenzije minimalno 180x90 cm. CE certifikat	SP	2574
2	Antidekubitalni zračni gumeni jastuk	Osigurano lice koje zbog paraplegije, kvadriplegije, hemiplegije, amputacije mora duže vremena da leži u krevetu, dobija ovo pomagalo, radi prevencije pojave dekubitusa	Konzilijum doktora spec. neurologije i fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	36 mj	Latex	SP	1170
3	Trapez za krevet	Indikacije: hemiplegija i paraplegija, i drugi oblik nepokretnosti.	Ljekar spec. ortopedije i spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	60 mj	Originalni dio	SP	93,6
<b>7. Sanitarna medicinska sredstava</b>									
3	Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu upotrebu	Kod inkontinencije stolice i urina; osigurana lica koja se samokaterizuju ostvaruju pravo na ovo pomagalo	Ljekar fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	60	1 mj	Netkani tekstil, polietilen i celuloza. Upijajuće jezgro od nekih listića celuloze koji ravnomjerno upijaju tečnost cijelom površinom. Spoljni sloj je nepropusan i sprečava curenje tečnosti. Dimenzije: 60x90cm	SP	1,75
<b>B Funkcionalna očna i tiflotehnička sredstva</b>									
<b>1. Naočare</b>									
1	Standardni celuloidni armirani okvirni za naočale	Ram na naočale uz odgovarajuća stakla za korekciju vida i/ili motiliteta	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	30 mj	Plastika, acetat, krilca okvira pojačana armaturom od metala, sa silikonskim papučicama	SP	117
2	Korekciona stakla		Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	30 mj		SP	58,5
Napomena: korekciona stakla mogu se ratnom vojnom invalidu obezbijediti i prije isteka utvrđenog roka trajanja za ovo pomagalo, ako doktor medicine- specijalist za očne bolesti utvrdi potrebu za promjenom stakla zbog promjene dioptriјe za više od 0,5 dioptriјe									
<b>2. Očne proteze</b>									
1	Očna proteza staklena	Nedostatak očne jabučice (Anophthalmus)	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	24 mj	Kriolitnog stakla koje nije podložno koroziji (otpornost materijala na kemijske promjene)	SP	356,85
2	Očna proteza ljudska plastična po mjeri	Atrofija očne jabučice (Atrophio bulbi oculi)	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	36 mj	Akrilat, centralna debljina preko 4mm	SP	625
1	Dugi bijeli štap	Osigurano lice (Amaurosis bilateralis)	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	12 mj	Aluminijum, karbon. Bijele boje, sklopivi i teleskopski, donji dio sa ili bez crvene reflektujuće boje	SP	90
2	Zaštitne naočale za slijepa lica	Osigurano lice (Amaurosis bilateralis)	Ljekar spec. oftalmologije	kom	1	48 mj	Originalni proizvod	SP	81,9
<b>C Funkcionalna slušna sredstva i sredstva za disanje</b>									
<b>1. Slušna sredstva</b>									

## S L U Ž B E N E N O V I N E

Četvrtak, 13. septembra 2018.

KANTONA SARAJEVO

Broj 38 – Strana 25

1	Digitalni kanačni slušni parat	Slušni aparat se obezbjeđuje putem vojnog invalida sa ukupnim gubitkom slухa po F.S. skali više od 40%	Ijekar spec. ORL	kom	1	48 mj	Plastika, metal, elektronske komponente, računarsko podešavanje. CE certifikat.	SP	710
<b>2. Endotrahealna kanila</b>									
1	Endotrahealna kanila -silikonska sa priborom	Traheotomija	Ijekar spec. ORL	kom	2	12 mj	PVC, polietilen. CE certifikat	SP	350
2	Endotrahealna kanila -metalna s priborom različitih promjera otvora	Traheotomija	Ijekar spec. ORL	kom	2	12 mj	PVC, metal. CE certifikat	SP	350
<b>D Funkcionalna stomatološka sredstva</b>									
1	Parcijalna proteza akrilatna	Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj vilici	Ovlašteni doktor stomatolog ili dr spec. stom. protetike	kom	1	24 mj		ZU	234
2	Totalna akrilatna proteza	Zubna proteza izrađena od akrilata, indicirana kod totalne bezubosti gornje i donje vilice.	Ovlašteni doktor stomatolog ili dr spec.stom. protetike	kom	1	48 mj		ZU	400
<b>E Ostala funkcionalna medicinska sredstva</b>									
<b>1. Kondomi</b>									
1	Kondomi lateks koji se lijepe s ljepljivom trakom ili samoljepljivi s otvorom za plastičnu kesu za urin	Inkontinencija urina; neurogeni mjeđur	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	60	1 mj	Lateks. Kondom uz jepljivu traku ili samoljepljivi	SP	5,85
<b>2. Kateteri i pribor</b>									
1	Kateteri jednokratni za urin, za samokaterizaciju (za muškarce i žene)	Neurogene retencije zbog povrede kičme, ortotopične nešike (lice obućeno da samo sebi aplicira kateter)	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	180	1 mj	CH 06-20 različitih dužina. Sterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. CE certifikat	SP	4,5
2	Stalni urinarni kateteri, od silikona (po Foleyju)	Inkontinencija ili retencija urina, koja se ne može hirurški riješiti	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	4	1 mj	Silikon. CE certifikat	SP	21,06
3	Gel za kateterizaciju	Inkontinencija ili retencija urina, koja se ne može hirurški riješiti	Izabrani doktor po preporuci ljekara spec. urologije	kom	180	1 mj	Sredstvo za podmazivanje, lokalni anestetik i dezinficijens. Sterilno pakovanje. Količina je u skladu sa brojem kataterizacija.	SP	4,1
4	Sterilne rukavice		Izabrani doktor	par	180	1 mj		A	1,17
5	Nesterilne rukavice		Izabrani doktor	par	60	1 mj		A	0,35
6	Gaza sterilna	Kod hroničnih postoperativnih stanja odnosno povreda uzrokovanih ranjavanjem, a kod kojih je potrebno permanentno previjanje i održavanje higijene rane, odnosno povrede	Izabrani doktor	kom	30	1 mj		A	1,17
7	Zavoji	Kod hroničnih postoperativnih stanja odnosno povreda uzrokovanih ranjavanjem, a kod kojih je potrebno permanentno previjanje i održavanje higijene rane, odnosno povrede	Izabrani doktor	kom	1			A	1,17
8	Flasteri	Kod hroničnih postoperativnih stanja odnosno povreda uzrokovanih ranjavanjem, a kod kojih je potrebno permanentno previjanje i održavanje higijene rane, odnosno povrede	Izabrani doktor	kom	1			A	4,68
9	Sredstvo za dezinfekciju a II		Izabrani doktor	kom	1			A	35,1
11	Namjenske gaze za raniranje dekubitusa	Po indikaciji, po preporuci ljekara	Izabrani doktor	kom				A	
12	Rukavice sa gelom		Izabrani doktor	kom	1	24 mj		SP,A	117

13	Kese za urin uz nogu s ispuštom, nepovratnim ventilom i sa zaštitnom kaninom od pamuka i 1 vezivne trake-(800-1600 ml)	Inkontinencija urina	Izabrani doktor po preporuci lječara spec. urologije	kom	30	1 mj	PVC materijal, plastika sa zaštitnom kaninom od pamuka jedna vezivna traka	SP, A	9,36
14	Kese za urin za višekratnu upotrebu sa nepovratnim ventilom ispuštom - 2000ml	Inkontinencija urina	Izabrani doktor po preporuci lječara spec. urologije	kom	30	1 mj	PVC materijal, plastika	SP, A	4,68

Napomena: Osiguranom licu prema medicinskim indikacijama se odobravaju kese za urin sa ispuštom 2 l u kombinaciji sa urin vrećicama uz nogu 750 ml

## 3. Pelene

1	Pelene, visokoupijajuće za dan	Kod inkontinencije	Izabrani doktor po preporuci lječara spec. neurologije, hirurgije, urologije, neurohirurgije	kom	90	1 mj	Srednje - moć upijanja najmanje 1100 ml Velike - moć upijanja najmanje 1300 ml anatomska oblik indikator vlažnosti. Anatomska oblik. Indikator vlažnosti.	SP, A	2,34
2	Pelene za noć, visokoupijajuće,	Kod inkontinencije	Izabrani doktor po preporuci lječara spec. neurologije, hirurgije, urologije, neurohirurgije	kom	do 60	1 mj	moć upijanja minimalno 2000 ml, anatomska oblik indikator vlažnosti	SP, A	3,51

## 4. Endoproteze zglobova

Učešće ZZOKS

1	Standardna bescementna totalna endoproteza kuka		Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	2900
2	Standardna cementna totalna endoproteza kuka + 2 doze humanog cementa		Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	1300
3	Totalna reviziona i tumorska cementna ili bescementna endoproteza kuka		Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	2900
4	Endoproteza za rame		Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	3800
5	Endoproteza laktia		Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	1800
6	Endoproteza za koljeno		Konzilij spec. ortopedije	kom	1	trajno		ZU	3800

Napomena: Sve endoproteze obezbjeđuju se osiguranom licu kod kojeg je neophodna ugradnja iste u slučaju artroze zgloba, reumatoidnog artritisa, posttraumatskih stanja i kongenitalnih anomalija zgloba. Vrsta implantata koja se ugradije pojedinom bolesniku ovise o životnoj dobi osobe, svakodnevnim aktivnostima, uzroku oštećenja zgloba, deformaciji zgloba, koštanoj masi i slično. U pravilu, što je mlada osoba nastoji se ugraditi implantat koji će sačuvati koštanu masu za eventualnu reviziju u budućnosti.

## F Lijekovi

R.B	ATC	INN i zaštićen naziv	Jačina	Indikacija	Napomena	Mjesto isporuke	
1	G04BD04	Oxybutin (Ditropan tbl)	5	Kod urinarne inkontinencije i čestog magona na mokrenje kod pacijenata sa nestabilnim mokraćnim injehurom koji je uslovljen njegovom aktivnošću	Interventni uvoz do okončanja postupka registracije lijeka pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
2	G04BE03	Sidenafil (Viagra)	25	erektilna disfunkcija	Registriran u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
3	G04BE08	Tadalafil (cialis)	5	erektilna disfunkcija	Registriran u Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
4	G04BE09	Vardenafil (Levitra)	5	erektilna disfunkcija	Registriran u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	

# S L U Ž B E N E N O V I N E

Četvrtak, 13. septembra 2018.

KANTONA SARAJEVO

Broj 38 – Strana 27

5	M03BX01	Baklofen (Lioresal)	10	Za spazam mišića, kao miorelaksans.	Interventni uvoz do okončanja postupka registracije lijeka pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
6	J01AC	Antibiotici	sve jačine	Prema antibiogramu	Registrirani u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
7	G04BX	Liofilizirani lizat bakterije Escherichiae coli (Uro-vaxom)	6	Za liječenje i prevenciju ponavljajućih infekcija mokraćnog sistema	Interventni uvoz do okončanja postupka registracije lijeka u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH	A	
<b>SPP</b> Specijalizovana prodavnica sa proizvodnjom							
<b>SP</b> Specijalizovana prodavnica							
<b>A</b> Apoteka							
Napomena: U cijenu je uračunat PDV.							

## Član 4.

Član 11. mijenja se i glasi:

### "Član 11.

Medicinska sredstva iz člana 8. Odluke RVI/RVI-paraplegičar naručuje i preuzima neposredno kod registrovanog proizvođača medicinskih sredstava, u specijaliziranim trgovinama na malo medicinskim sredstvima, odnosno u ugovormi apotekama sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima zaključen ugovor o izdavanju lijekova i medicinskih sredstava, uz predočenje potvrde o odobrenom medicinskom sredstvu ovjerene od strane Ministarstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Potpisujući se na ovog člana Ministarstvo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ovjeravaju bez odlaganja, u skladu sa preporukom ordinirajućeg ljekara specijaliste, konzilijuma ljekara specijalista nadležne ustanove, odnosno izabranog ljekara porodične medicine koji je medicinsko sredstvo propisao RVI/RVI-paraplegičaru.

Ministarstvo će vršiti kontrolu isporuke i preuzimanja medicinskog sredstva kod dobavljača.

Način kontrole iz prethodnog stava, utvrdit će ministar zdravstva Kantona Sarajevo posebnim aktom.

RVI/RVI-paraplegičar nema obavezu vraćanja medicinskih sredstava nakon isteka roka korištenja."

## Član 5.

Član 19. briše se.

Dosadašnji čl. 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 20. postaju čl. 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.

## Član 6.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo.

## Član 7.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-31668/18  
06. septembra 2018. godine  
Predsjedateljica  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. Ana Babić, s. r.

## Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 9. stav (1) tačka h), 48. stav (2) i 80. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17), Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, na 141. sjednici održanoj 05.09.2018. godine, donijela

## ODLUKU

### O PROŠIRENJU ODNOŠNO IZMJENI BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU I. CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

#### I

Utvrđuje se dodatni broj i struktura odnosno promjena broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini kako slijedi:

1. Odobrava se **Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu** dodatni upis:

- 80 studenata na Odsjeku za menadžment (redovan samofinansirajući studij);
- 35 studenata na Odsjeku za menadžment-engleski jezik (redovan samofinansirajući studij);
- 30 studenata na Odsjeku Visoka poslovna škola (redovan samofinansirajući studij).

**ODLUKU****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE  
SREDNJOŠKOLSKOG MEDICINSKOG CENTRA  
"EUROPEAN MEDICAL COLLEGE" ("EVROPSKI  
MEDICINSKI KOLEDŽ") U SARAJEVU****I**

Daje se saglasnost za osnivanje Srednjoškolskog medicinskog centra "European Medical College" ("Evropski medicinski koledž") u Sarajevu.

**II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-32131/24

10. juna 2024. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo  
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 8. stav (1) Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/97, 9/98 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, 5/10 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i 27/16) i člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo, na 16. radnoj sjednici, održanoj dana 10.06.2024. godine, donijela je

**ODLUKU****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA DONIRANJE  
SANITETSKOG VOZILA SA PRATEĆOM OPREMOM  
ZDRAVSTVENOJ USTANOVNI AMBULANTI ZA  
LIJEĆENJE, ZDRAVSTVENU NJEGU I  
REHABILITACIJU "EMMAUS" SREBRENICA  
SANITETSKOG VOZILA SA PRATEĆOM OPREMOM****I**

Daje se saglasnost Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za doniranje sanitetskog vozila sa pratećom opremom marke Peugeot, broj šasije VF3YBBPFBPG067335, broj motora 10DZ944251849, koje se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog ministarstva Zdravstvenoj ustanovi Ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "EMMAUS" Srebrenica.

U članu 8., tačka 2. (ortička sredstva (ortoze)), podtačka 2.1. (ortoze za gornje ekstremitete), iza rednog broja 3. dodaje se redni broj 4., sa slijedećim pripadajućim stavkama:

4	Mider platneni sa plastičnim ili metalnim pojačanjem	Za sve vrste stečenih deformacija kičmenog stuba, za sve promjene kičmenog stuba koje su posljedice rane, povrede ozljede ili bolesti nastale za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	kom	1	24 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija,pjena. Individualna izrada	SPP	180KM
---	--	---	---	-----	---	-------	---	-----	-------

**Član 3.**

U članu 8., tačka 2. (ortička sredstva (ortoze)), podtačka 2.2. (ortička pomagala izrađena po mjeri individualno), iza rednog broja 3. dodaju se redni podbrojevi 3a, 3b i 3c, sa pripadajućim stavkama:

3a	Ortopedske cipele sa površnjem	Za sve vrste ratnih povreda koje za	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku,	SPP	Maksimalno do 400KM
----	--------------------------------	-------------------------------------	--	-----	---	------	--	-----	---------------------

	preko 2,5cm	posljedicu imaju skraćenje donjih ekstremiteta	i rehabilitacije					plantografija,pjena. Individualna izrada.		
3b	Ortopedske cipele po gipsanom modelu obostrano	Za sve vrste ratnih povreda koje za posljedicu imaju deformaciju stopala i skočnog zgloba	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija,pjena. Individualna izrada.	SPP	Maksimalno do 380KM	
3c	Ortopedske cipele po gipsanom modelu jednostrano	Za sve vrste ratnih povreda koje za posljedicu imaju deformaciju stopala i skočnog zgloba	Ljekar spec.ortopedije, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije	par	1	6 mj	Koža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po otisku, plantografija,pjena. Individualna izrada.	SPP	Maksimalno do 370KM	

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-32163/24

10. juna 2024. godine  
SarajevoPredsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Elvedin Okerić, s. r.**

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 6/97, 9/98 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, 5/10 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i 27/16), člana 15. stav (3) Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16) i člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo, na 16. radnoj sjednici, održanoj dana 10.06.2024. godine, donijela je

**ODLUKU****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE  
UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA****I**

Daje se saglasnost za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora - bolnički kompleks bivše Klinike za kožno - venerične bolesti "Dr. Ernest Grin" za 2024. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"), kao zakupca.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-32263/24  
10. juna 2024. godine  
SarajevoPredsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Elvedin Okerić, s. r.**

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 24. tačka f) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona

Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 40/22), člana 15. stav (3) Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12, 44/16 i 45/21) i člana 363. stav (3) tačka 5) Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13) i 5/23 Skupština Kantona Sarajevo, na 16. radnoj sjednici, održanoj dana 10.06.2024. godine, donijela je

**ODLUKU  
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE  
KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SVRHU  
KOMPLETIRANJA PARCELE****I**

Daje se saglasnost Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta City mansion - Društvo sa ograničenom odgovornošću, označenog kao: k.č. br. 422/309 k.o. SP\_Dolac, po starom premjeru, kojoj po novom premjeru odgovara k.č. br. 1837/19 k.o. Novo Sarajevo III i k.č. br. 422/310 k.o. k.o. SP\_Dolac, po starom premjeru, kojoj po novom premjeru odgovara k.č. br. 1845/13 k.o. Novo Sarajevo III, vlasništvo i posjed Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske parcele.

**II**

Ovlašćuje se direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo da potpiše ugovor iz tačke I ove Odluke sa kupcem označenih nekretnina.

**III**

Ovlaštenje se daje u svrhu prodaje neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele prema odredbama Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13).

**IV**

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-32270/24  
10. juna 2024. godine  
SarajevoPredsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Elvedin Okerić, s. r.**

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 23. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), člana 15. stav (3) Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12, 44/16 i 45/21), Skupština

# IZVOD 12 ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Cetvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH

Broj 30 - Strana 657

- liječenje zaraznih bolesti,
- liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
- zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života,
- zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata,
- otkrivanje i liječenje endemske nefropatije,
- liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetisa,
- zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu,
- zdravstvenu zaštitu duševnih bolesti koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica, ili oštete materijalna dobra,
- zdravstvenu zaštitu oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
- provođenje obavezne imunizacije protiv dječjih zaraznih oboljenja,
- liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
- zdravstvenu zaštitu građana iznad 65 godina života, pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
- liječenje narkomanije,
- službu prikupljanja krvi.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije), će po osnovu stava 1. alineja 3. ovog člana, na prijedlog Vlade Federacije za svaku godinu odrediti "paket zdravstvenih prava".

## Član 33.

Osigurana lica, pored prava iz člana 32. ovog zakona imaju pravo, u skladu s utvrđenom medicinskom indukcijom, na koristenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestike, kao i pravova končanje lijekova čije je stavljanje u promet odobrio ministar zdravstva, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja

Obim prava iz stava 1. ovog člana utvrditi će se kantonalnim propisima.

## Član 34.

Zdravstvena zaštita koja se ovim zakonom osigurava, provodi se kao:

- primarna,
- specijalističko-konsultativna i
- holnička.

## Član 35.

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćeno obaveznim zdravstvenim osiguranjem podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima za osigurana lica u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko-konsultativnoj i holničkoj zdravstvenoj zaštiti s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom.

Obim prava obveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. ovog zakona, za svaku kalendarsku godinu utvrditi će Parlament Federacije.

Standarde i normative zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja donosi ministar zdravstva.

## Član 36.

Kod povreda na radu, ili oboljenja od profesionalne bolesti, osiguranicima se obavezno osigurava:

- 1 zdravstvena zaštita i sprovodenje mjera otkrivanja i sprečavanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti.

- 2 odgovarajuća medicinska pomoć i pravo na ortopedsku pomagala radi liječenja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti.
- 3 naknada putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti,
- 4 naknada plaće za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrokovano povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti.

## Član 37.

Zdravstvena zaštita iz člana 34. ovog zakona pruža se osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je kantonalni zavod osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

## Član 38.

Ugovorima iz člana 37. utvrđuju se: vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža osiguranim licima, naknade koje kantonalni zavod osiguranja plaća za pružanje ugovornih usluga, način obračunavanja i plaćanja usluga i druga uzajamna prava i obaveze ugovorača.

Osnovne, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. ovog zakona odredit će se kantonalnim propisima

Osnovama, kriterijima i mjerilima iz stava 2. ovog člana osigurava se zakonito i pravilno uspostavljanje ugovornih odnosa između kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova, utvrđuju elementi koje moraju sadržavati ti ugovori, uređuje način iskazivanja vrste, obima i kvaliteta zdravstvenih usluga, način utvrđivanja naknada, način kontrole, vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga i drugo.

## Član 39.

Ugovori zaključeni između kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova na njegovom području važe, u pogledu ugovornih naknada za zdravstvene usluge, a sve kantonalne zavode osiguranja čija osigurana lica koriste usluge tih zdravstvenih ustanova.

## Član 40.

Zdravstvenim ustanovama sa kojima kantonalni zavod osiguranja nije zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite, mogu se na teret fonda kantonalnog zavoda osiguranja isplati samo troškovi medicinske pomoći pružene osiguranim licima u hitnim slučajevima i drugi troškovi u vezi sa pružanjem te pomoći.

## Član 41.

Osigurano lice ima pravo na liječenje u inozemstvu pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u zemlji u koju se osigurano lice uplaćuje postoji mogućnost za uspješno liječenje tog oboljenja.

Osigurano lice ima pravo da koristi zdravstvenu zaštitu u inozemstvu za vrijeme rada odnosno boravka u inozemstvu pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima.

Propise iz ovog člana donosi ministar zdravstva.

## 4. Novčane naknade i pomoći

### a) Naknada plaće

#### Član 42.

Osiguranici iz člana 19. tač. 1. do 7. i tač. 16. i 17. ovog zakona imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (u daljem tekstu: naknada plaće), ako su:



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>

e-mail: [skupstina@skupstina.ks.gov.ba](mailto:skupstina@skupstina.ks.gov.ba)

Tel: + 387 (0) 33 562-055

Fax: + 387 (0) 33 562-210

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



- odnosi se na prava iz čl. 27., 31., 32., 33., 34., 36., 51., 56. i 63. Izuzetno, za lica koja ostvaruju prava iz čl. 40. i 67. ovog zakona, dužina neprekidnog prebivališta/boravišta na području Kantona propisana je u tim članovima. Za ostvarivanje ostalih prava po ovom zakonu uvjet je da imaju prebivališta/boravišta na području Kantona i na dan predaje zahtjeva za ostvarivanje prava, a na lica iz čl. 29. i 35. ovog zakona ovaj uvjet se ne primjenjuje.
- (3) Pojam "neprekidno" iz stava (2) ovog člana podrazumijeva i prekide u boravištu/prebivalištu, ne duže od tri mjeseca u toku jedne kalendarske godine, ukoliko se isti odnose na prijavu u mjesto prijeratnog prebivališta. Ovako definiran pojam "neprekidno" ne odnosi se na čl. 40. i 67. ovog zakona, jer korisnici ovih prava moraju imati kontinuitet boravka bez prekida.

## Član 5.

(Ravnopravnost u ostvarivanju prava)

Sa borcema - braniteljima, u smislu ovog zakona, izjednačeni su u pravima učesnici narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941. - 1945. godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

## POGLAVLJE II – PRAVA

## Odjeljak A – Dopunska prava

## Član 6.

(Dopunska prava)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona imaju, prema načinu i obimu utvrđenim ovim zakonom, sljedeća prava:
- zdravstvena zaštita;
  - banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija);
  - naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;
  - prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
  - prednost u zapošljavanju;
  - pravo učešća u programima za zapošljavanje i održivost zaposlenosti;
  - prednost pri korištenju programa nadležnih službi za zapošljavanje;
  - prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;
  - stipendiranje;
  - pravo na obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;
  - prednost pri smještanju u dačke i studentske domove;
  - uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;
  - oslobadanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
  - oslobadanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište;
  - pravo na izgradnju stana;
  - dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba;
  - pravo na stan u vlasništvu;
  - prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
  - naknada troškova dženaze - sahrane;
  - podizanje nišana - nadgrobnog spomenika;
  - pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obaveštavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i

pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;

- z) pravo na mjesecna novčana primanja;
  - aa) dječji dodatak;
  - bb) pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći;
  - cc) novčana egzistencijalna naknada;
  - dd) personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoći od drugog lica.
  - ee) pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, kanalizacija, električna energija, gas);
  - ff) besplatna vožnja;
  - gg) prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
  - hh) dodjela sredstava za održivi povratak.
- (2) Prava iz stava (1) ovog člana ostvaruju se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

## Odjeljak B – Zdravstvena zaštita

## Član 7.

(Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva, ostvaruju to pravo po ovom zakonu.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana, mogu ostvariti i djeca šehida i poginulih branioca, a dok se ne stvore uvjeti da to pravo ostvare po drugom osnovu.
- (3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovoga člana obaveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

## Član 8.

(Proširenje obima prava na zdravstvenu zaštitu)

Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide propisan je Odlukom o proširenom obimu prava na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18).

## Član 9.

(Oslobadanje obaveze ličnog učešća u troškovima liječenja)

Ratni vojni invalidi, članovi šehidske porodice - porodice poginulog branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, članovi uže porodice ratnog vojnog invalida, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihove uže porodice kao i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, demobilizirani branioci koji ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu oslobađaju se od obaveze ličnog učešća osiguranih lica u troškovima liječenja na teritoriji Kantona na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

## Član 10.

(Banjsko i klimatsko liječenje - medicinska rehabilitacija)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, imaju pravo na banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju).
- (2) Djeca šehida i poginulih branioca, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, imaju pravo na banjsko liječenje.

propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

## II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

### Član 7.

#### Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeduje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su du ni u dočinjenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

### Član 8.

#### Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organji vlasti u Kantunu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadle nosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog gradanina.

### Član 9.

#### Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadle nosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

### Član 10.

#### Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmanu Bosne i Hercegovine, ombudsmanu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoći u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročiti:

- a) staviti na uvid sve službenе dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- b) osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadle nim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mјere gdje to bude potrebno.

## III - NADLEŽNOSTI KANTONA

### Član 11.

#### Odredivanje nadle nosti

Kanton ima nadle nosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadle nosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadle nosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadle nosti Kantona.

### Član 12.

#### Isključive nadle nosti

U okviru svojih nadle nosti Kanton je nadle an za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguranja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zaniranje;
- g) donošenje propisa o unaprijedivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje predpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

### Član 13.

#### Zajedničke nadle nosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadle nosti:

- a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- b) zdravstvo;
- c) politika zaštite čovjekove okoline;

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o dravljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

### Vršenje nadle nosti

Svoje nadle nosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadle nosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadle nosti će Kanton vršiti cijelovito i samostalno.

Član 15.

### Prenošenje nadle nosti

Svoje nadle nosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadle nosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadle nosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadle nosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

## IV - STRUKTURA VLASTI

### A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

#### Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

#### Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantaona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

#### Nadle nosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadle nosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadle nost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadle nosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebitno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

#### Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasjeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljaju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

#### Poslanički imunitet

Krivični postupak ili gradanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjena na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

#### Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadle nosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP\_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevagas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevagas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14  
03. septembra 2014. godine  
Vlade Kantona Sarajevo  
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

**Zakonodavno-pravna komisija  
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14  
22. augusta 2014. godine  
Vlade Kantona Sarajevo  
Po ovlaštenju  
**Esad Hrvačić**, s. r.

**ZAKON  
O VLADI KANTONA SARAJEVO  
(Novi prečišćeni tekst)**

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

S L U Ž B E N E N O V I N E

KANTONA SARAJEVO

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravnog upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vlada Kantona čine premier Kantona (u daljem tekstu: premier) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene sprječenosti premiera, funkciju premiera vrši član Vlade koji odredi premier.

U slučaju privremene sprječenosti premiera duže od 30 dana, funkciju premiera vrši član Vlade koji odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premiera ostane upražnjeno, kandidat za premiera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premiera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premiera obavlja član Vlade Kantona koji odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premiera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premiera.

Član 9.

U slučaju privremene sprječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene sprječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade koji odredi premier.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade koji odredi premier.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana pojednostavljuje Vlade, premier i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

Član 10.

sedam dana od dana kada im je izglasano nepovjerenje, s tim da ostavka stupa na snagu danom potvrđivanja Vlade u novom sazivu.

U periodu od dana podnošenja ostavke do dana potvrđivanja Vlade u novom sazivu, Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa ustavom i zakonom.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu mora se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana izglasavanja nepovjerenja prethodnoj Vladi.

#### Član 11.

Ministri odgovaraju premjeru i Skupštini Kantona.

Premjer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izgleda nepovjerenje.

#### Član 12.

Premjer i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Premjer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Kad premjer podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku premjeru.

#### Član 13.

Ako Skupština Kantona prihvati ostavku premijera, premjer i Vlada će obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti, do imenovanja nove Vlade, u skladu sa članom 8b. stav 2. ovog Zakona.

Ako premjer prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razrješenju potvrđuje Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Ministar može obrazložiti ostavku u Skupštini Kantona.

Premjer će novog člana Vlade imenovati i predstaviti na sjednici Skupštine Kantona i zatražiti glasanje o potvrđivanju imenovanja tog člana, u roku iz člana 8a. stav 3. Zakona.

#### Član 14.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

#### Član 15.

Premjer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona i davanja svečane izjave.

#### Član 16.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguliše državna služba.

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premjeru Vlade i Vladi.

### III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

#### Član 17.

Radom Vlade Kantona rukovodi premjer koji predstavlja i zastupa Vlade Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

#### Član 18.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.

U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

### IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

#### Član 19.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, uredi, komitete, odbore, komisije i dr.).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava I. ovog člana uredit će se Poslovnikom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

#### Član 20.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlade Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

### V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

#### Član 21.

Premjer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premjer potpisuje akte Vlade Kantona.

#### Član 22.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

#### Član 23.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premjer.

#### Član 24.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjernicama i stavovima Vlade Kantona.

Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

### VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

#### Član 25.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovnikom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premjeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeduje radnim tijelima Vlade pomoći i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premjer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

**S L U Ž B E N E   N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Broj 36 – Strana 4

Cetvrtak, 11. septembra 2014.

**VII - AKTA VLADE KANTONA**

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbe, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mјere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljaju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

**VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA**

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

**IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA**

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati odredene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuju.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

**X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionišanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne doneše Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrđila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine  
Sarajevo

Po ovlaštenju  
**Esad Hrvatić, s. r.**

**ZAKON**

**O SUDSKIM TAKSAMAMA**

(Prečišćeni tekst)

**DIO PRVI. OPĆE ODREDBE**

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

(1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudske takse (u dalnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u dalnjem tekstu: sud).

(2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudske taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

(1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u dalnjem tekstu: takseni obveznik).

(2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

## Član 4.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14  
08. septembra 2014. godine  
Vogošća

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća Vogošća  
**Esad Piknjač, s. r.**

**ISPRAVKA**

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

**ISPRAVKU****ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO****("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)**

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoe riječi: "članom 10.".
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoe riječi: "člana 9.".
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14  
12. septembra 2014. godine  
Sekretar  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo  
**Abid Kolašinac, s. r.**

**FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU****SAOPĆENJE****O PROSJEĆNOJ ISPLAĆENOJ MJESЕČНОJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA JULI/SRPANJ 2014. GODINE**

1. Prosječna isplaćena mjesecna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantunu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39  
11. septembra 2014. godine  
Direktor  
**Hidajeta Bajramović, s. r.**

## |||||

**SLUŽBENE OBJAVE**

## |||||

**UDRUŽENJA**

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

**RJEŠENJE**

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA CESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoj i unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamislima utemeljitelja izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonošenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodnog nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagadivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14  
12. juna 2014. godine  
Sarajevo

Ministrica  
**Velida Memić, s. r.**

(O-874/14)

**S L U Ž B E N E   N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Broj 41 – Strana 24

Petak, 21. septembra 2012.

sjednice radnog tijela, mjesecni paušal će mu se umanjiti za 10% po izostanku.

Za realizaciju stavova 2, 3. i 4. nadležna je Komisija za izbor imenovanja i administrativna pitanja.

**Član 106.**

Poslanik/zastupnik ima pravo i dužnost da:

- pokreće inicijative za donošenje odluka i zakona u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće inicijative za donošenje drugih akata u nadležnosti Skupštine;
- da pokreće rasprave o pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine; i
- da u roku predviđenom ovim poslovnikom dobije sve informacije i materijale vezane za rad Skupštine i njenih tijela.

**Član 107.**

Poslanik/zastupnik ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Skupštini, te naknadu materijalnih troškova, u skladu sa zakonom.

**Član 108.**

Poslanik/zastupnik uživa imunitet za svoj rad u Skupštini, u skladu sa odredbama Zakona o imunitetu Federacije Bosne i Hercegovine.

**Član 109.**

Poslaniku/zastupniku prestaje mandat na način propisan Izbornim zakonom BiH.

**V - JAVNOST RADA SKUPŠTINE**

**Član 110.**

Rad Skupštine je javan.

Skupština obezbjeduje javnost rada blagovremenim, potpunim i objektivnim informisanjem javnosti o svom radu.

**Član 111.**

Skupština obezbjeduje svim sredstvima javnog informisanja, pod jednakim uslovima, pristup informacijama kojima raspolaze, omogućava pristup skupštinskim materijalima, izdaje službena saopštenja i organizuje konferencije za štampu.

Pristup informacijama iz prethodnog stava može biti uskraćen samo ako one predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu na način propisan zakonom ili drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

**Član 112.**

Gradanima i predstavnicima sredstava javnog informisanja omogućava se sloboden pristup sjednicama Skupštine u za njih posebno rezervisanim prostoru, kako to utvrdi Kolegij i u skladu sa prostornim mogućnostima.

**Član 113.**

Sjednica ili dio sjednice na kojoj se razmatraju pitanja regulisana stavom 2. člana 111. biće održana bez prisustva sredstava javnog informisanja i zatvorena za javnost.

U slučaju iz prethodnog stava, predsjedavajući je dužan javnosti obrazložiti razloge zatvaranja sjednice Skupštine.

**Član 114.**

Sjednice komisija Skupštine u pravilu su otvorene za javnost.

Izuzetno, sjednice ili dijelovi sjednica komisija mogu biti zatvoreni za javnost ako se odnose na razmatranje pitanja ili saslušanja vezana za rad predstavnika organa vlasti, stručnjaka ili poslanika/zastupnika posebnih socijalnih interesa.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, predstavnicima sredstava javnog informisanja i gradanima biće omogućeno prisustvovanje u skladu sa prostornim mogućnostima.

**Član 115.**

Gost na sjednicama Skupštine ima pravo da:

- učestvuje u radu Skupštine i u raspravi pred Skupštinom prema odobrenju Kolegija;
- iznosi ekspertsko mišljenje na osnovu odobrenja Kolegija;
- 
- daje prijedloge Skupštini za rješavanje određenih pitanja na osnovu poziva Skupštine.

Izuzetno, ukoliko se ukaže hitna potreba da gost učestvuje u radu i raspravi pred Skupštinom, Skupština može na sjednici odlučiti da mu se da riječ.

**Član 116.**

Sekretar Skupštine dužan je organizovati rad Službe Skupštine na način koji omogućava da se brzo i efikasno obrade svi zahtjevi koji su Skupštini upućeni po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

**VI - AKTA SKUPŠTINE**

**Opće odredbe o aktima**

**Član 117.**

Skupština donosi Ustav, zakone, budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, prostorni plan Kantona, Poslovnik Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta.

**Član 118.**

Kad Skupština vrši izmjene ili dopune općih akata Skupštine, zakon mijenja ili dopunjaje zakonom, a ostale opće akte, osim zaključka, odlukom.

Zaključak se mijenja ili dopunjuje zaključkom.

Autentično tumačenje se ne može mijenjati ili dopunjavati.

**Član 119.**

Odluka je skupštinski akt koji se donosi radi izvršavanja ili konkretnizacije Ustava, zakona ili drugih općih akata ili njihovih pojedinih dijelova.

Odlukom se odlučuje i o drugim pravima i obavezama Skupštine kada je to Ustavom, zakonom, drugim općim aktom ili ovim poslovnikom određeno.

**Član 120.**

Zaključkom Skupština odlučuje o svom radu i o radu radnih tijela Skupštine i Službe Skupštine.

Zaključkom Skupština može zauzeti stav o pitanju koje je razmatrala, uključujući utvrđivanje obaveza za Vladu i kantonalne organe uprave u pogledu pripreme zakona ili drugih propisa i općih akata ili vršenja drugih poslova iz njihovog djelokruga.

Radna tijela Skupštine donose zaključke iz svog domena rada.

**Član 121.**

Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu.

**Član 122.**

Rezolucijom se utvrđuje političko djelovanje u svim ili pojedinim oblastima iz djelokruga Skupštine.